

**LENANELO LA TLHATLHOBO LA PUOTLALELETSO YA BOBEDI  
MOPHATO WA 12 KA 2021**

<b>DITIRO TSA TLHATLHOBO TSE DI TLHOMAMENG MO KGWEDITHARONG YA 1</b>			
<b>TERM 1</b>	<b>Tirwana 1 (Maduo 25)</b>	<b>Tirwana 2 (Maduo 25)</b>	<b>Tirwana 3 (Maduo 40)</b>
<b>Maduo a le 90 a fetolelwe go nna 100</b>	<b>Tiro ya molomo:</b> Dingangisano (Metsotso e le 10-30 setlhopha/phaposi)	<b>Tiro ya molomo:</b> Tekatthaloganyo ya theetso (Metsotso 45)	<b>TEKO 1:</b> Dipopego tsa puo le melawana (Ura e le 1 le metsotso e le 10)  Tekatthaloganyo (Maduo 30) {Setlhangwa se se buisiwang (Maduo 24) le Setlhangwa sa pono (Maduo 6)} Tshobokanyo (Maduo 10)

<b>DITIRO TSA TLHATLHOBO TSE DI TLHOMAMENG MO KGWEDITHARONG YA 2</b>			
<b>TERM 2</b>	<b>Tirwana 4 (Maduo 25)</b>	<b>Tirwana 5 (Maduo 40)</b>	<b>Tirwana 6 (Maduo 20)</b>
<b>Maduo a le 85 a fetolelwe go nna 100</b>	<b>TIRO YA MOLOMO:</b> Puo e e ipaakanyeditsweng (Metsotso e le1-2 moithuti ka mongwe)	<b>THUTAPUO LE TIRISO</b> (Metsotso 40)  Phasalatso (10) Khathunu/ Motseletsele wa ditshwantsho tsa tlaopo (10) Setlhangwa se se buisiwang (14) Setlhangwa sa pono se se nang le setlhangwa se sekhutshwane se se buisiwang (6)	<b>TEKO 3:</b> <b>Dikwalo</b> (Metsotso 40)  Dipotso tse dikhutshwane

<b>DITIRO TSA TLHATLHOBO TSE DI TLHOMAMENG MO KGWEDITHARONG YA 3</b>			
<b>TERM 3</b>	<b>Tirwana 7 (Maduo 25)</b>	<b>Tirwana 8 (Maduo 40)</b>	<b>Tirwana 9 (Maduo 200)</b>

<p><b>Maduo a le 265 a fetolelwe go nna 100</b></p>	<p><b>TIRO YA MOLOMO:</b> Puisetsogodimo e e ipaakanyeditseng (Metsotso e le1-2 moithuti ka mongwe)</p>	<p><b>GO KWALA:</b> Tlhamo ya kanelo/tlhaloso (Ura 1)</p>	<p><b>DITLHATLHOBO TSA IPAAKANYO:</b></p> <p>Pampiri ya 1: Dipopego tsa puo le melawana (80) (Diura 2.)</p> <p>Pampiri ya 2: Dikwalo (Maduo 40) (Diura 1,5)</p> <p>Pampiri ya 3: Go kwala (Maduo 80) (Diura 2,5) (E ka kwalwa ka Phatwe/ Lwetse)</p>
---	---	---	--